

L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	0'65 cèn. ^s pta.
A domicili. Es trimestre.....	0'65 "
Un any.....	2'50 "
Per dotzenes.....	0'45 "
Núm. ^s atrassats des 2. ^o tom....	0'65 "
Id. id. des 1. ^o tom....	0'37 "

SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ATA
SI TÉ VENT Á SA FLAUTA.

ADMINISTRACIÓ: CADENA DE CORT, N.º 11.

Fòra Palma. Dins Mallorca (3 mesos....)	0'85
1 any.....	3'25
Dins Espanya.....	1'90
1 any.....	3'50
A Ultramar y s'Estrangè....	1'50
1 any.....	5'00

SA COREMA VÉ.

¡Oh, germans meus! molts son els accíndents que molestan à ses criatures, y un d'els que més incomòdan es s'essé molt somiadó, per ses males conseqüències que pòt dí. ¡Oh! qui no es perseguit d'aquest defecte, no's pòt formá ideà de lo dolent qu'es. Figurauvós, germanets, qu'heu comès una falta que per rès voldràu qu'es divulgás; però que tenguent dit defecte, no podeu dí «jò guardaré es secret;» porque, qui vos diu qu'un dia, dormint al costat d'altres no vos poseu à somiá fòrt, manifestant d'aquest mòdo aquella falta? ¡Oh, Deu méu, y quants de disgusts pòt ocasioná un somit! ¡Oh! y quanta pena segons lo qu'un somiá! Escoltau lo que em passá 'vuy fa vuyt díes. ¡Ah!.... de pensarhí només, els meus ossets tramolan y cruxan. ¡Oh! quina nit més farsta!....

Heu de pensá, germans, que dissapte passat, devían esse devés les dèu de sa nit, quant m'en vaitx aná à jaure, y en seguida me vaitx posá à somiá; però un somit tan pesat qu'encara no m'he pogut tranquilisá. Escoltau bé que tan mateix heu paga.

Quant apenes m'havia adormit, vaitx somiá que m'tocavan sa cara amb una ma molt freda y molt rostida, y qu'una veu fosca em deya:

—Axequêt, y vina amb mí; posarás atenció en tot quant veurás y sentirás, y cumplirás els encárrechs qu'et farán.

Còm vos podeu figurá, tot retgirat vaitx badá els uys, (somiant s'entén), y vaitx veure que qui m'havia tocat y parlat, era un *esqueleto humà*; el que sense dirmè rès pús, m'agafà per sa mà y ja varem esse partits per l'aire, y amb un pensament travessárem l'espai, y m'presentá à una tèrra rodeljada d'una atmòsfera tan blanca còm sa llet; y arribats que fírem, s'*esquelele* se pegá dos còps à n'els pits, y els seus ossos fíren un renou tan fòrt y tan estraïny, que sa méua llenço sòls no heu pòt es-

plicá; jò suhava d'un mòdo espantós; tenia febra, després d'havé fét aquell renou, s'*esquelele* badá sa boca, y pegá un crit tan horrendo que fé retroná l'espai!

—Sortiu, ànimés, (esclamá,) y digau lo que vulgueu à n'aquest mortal que vos present.

En seguida vengueren à devant mí una infinitat d'ànimés, y una d'elles me digué:

—Mortal; tú qu'un podè misteriós t'ha duyt à sa nostra presència; te suplich digues à n'els meus fiys que'm tròp à n'el Purgatori, porque en ses fèstes, abans d'aná à missa, sempre me aturava à sa tavèrna à passarmè una taseta d'aygordent per sa gargamella, y amb s'oloreta que fèya dius l'Iglesia, distrèya als qu'ohian missa à n'es méu costat; y aquesta costum m'ha duyt à n'aquest llòch d'espació, per sa part d'escàndol que donava antes d'entrà dins l'Iglesia y quant estava à dedins.

Sortí una dòna y digné:

—Mortal; tú que sa voluntat de l'Omnipotent t'ha presentat aquí, te demáu me fasses la gracia de dí à sa méua fiya que prech per jò, ja qu'ella es sa causa que m'trob à dins d'aquesta flamada; porque per donarli gust, un diumenge horabaixa, en llòch d'aná à unes Coranthòres, la vaitx acompanyá à un ball de *boleros* amb no molt bona intenció, y per aquesta falta me tròb aquí; dientlí qu'es deix d'aná de balls y que procur cuydarsé de s'animeta.

En sortiren moltes d'altres y explicaren ses faltes que les havia duyt à n'el Purgatori; y totes elles abans de tornarsen, em deyan:

—Mortal; recordaulós que *sa Corema Vé*; que no pèrdin es temps en balls y altres coletes que no son cap mica edificants, y que de vegades son causa de sa perdició de moltes ànimés; per lo mateix, convé aprofitá es temps en bònes òbres, porque Deu Nòstro Señó demanarà conta molt estret per tot allò qu'hem malgastat en pomades, vestits, alhaques, polvos y aygos d'oló per aná de balls y bureos, quant à cada passa se veuen tants de pobrets que no ténen pa per

doná à n'els seus infantons ni ròba per taparlós.

Quant acabaren de parlá aquelles ànimés, s'*esquelele*, (joh!.... jò tremol sòls de pensarhí;) s'*esquelele*, còm deya, se aferrá à jò y es deixá caure, y amb un moment travessarem altra vegada l'espai, y em presentá à devant d'un llòch molt més farest qu'es primé. ¡Oh!.... aquella tèrra primera estava rodeljada d'una atmòsfera blanca còm sa llét; però, aquesta, jah! aquesta ho estava d'unes tenebres espantoses; y d'un nigul de fòch à un mateix temps, y hey havia una multitut inmènsa de Dimònies, ocupats tots en doná torment à ses ànimés qu'allá hey havia, y que per desgracia eran moltes. Una vegada allá, s'*esquelele* pegá un crit tan diforme y una remenada d'ossos tan fòrta, que fins els Dimònies manifestaren haversé retgirats.

—Sortiu, (cridá s'*esquelele*;) sortiu, ànimés malahides; y vòltros, Dimònies, callau y retirauvós.

A n'aquell moment se sentí un renou estraordinari; eran els Dimònies qu'es precipitaven à n'es fondo d'aquell abisme insondable. Llavò sortiren en diferents formes una infinitat d'ànimés vermejes còm es mateix fòch, pues no eran altre cosa. Posades totes en filera y formant grups per ordre de pecats, los digué s'*esquelele*:

—Vòltros, hòmos, teniu permís per parlá amb aquest mortal.

Donat que fonch es permís, s'adelantá un d'aquells grups y es que feya cap em digué:

—Mortal; tú qu'encara te tròbes en llòch de podè fé penitència, aprofita es temps si no vòls vení à patí per tota la eternitat à dins d'aquest llòch de pena que may s'ha d'acabá; afluixet de ses còses del mon, y poset hé amb Deu; y tant à tú, còm à n'els demés mortals, vos feym present que *sa Corema Vé*, y que sereu felices si en feys-bòn ús, y desgraciats pera sempre si despreciau aquest temps tan bò que se vos dona, porque vos pugueu arrepentí de ses ofenses qu'heu fítes al Diví Creador. Mira, mortal; jò, y es grupo que represent,

mos trobam aquí, d' hont no 'n sortirèm may, per lo negre pecat de passá els dies y ses nits enfonçats per dins tavernes, cases de joch y altres casotes, ahont no mos ocupavam en rès més qu' en beure, jugá y flestoná; faltant à ses obligacions de ca-nòstra, y tenint sempre sa familia abandonada; per axó ara els Dimònies mos fén beure plom fús en vés de resòlis y aygordent; y amb un ferro calent mos puñan sa llengo per lo molt que flastomavem. Per lo mateix, vos aconseyám que no aneu de tavernes, y quant tengueu sét pegaullí d'aygo qu' es lo més barato; y si vos diuen que fa granots à dins sa panxa no 'u cregueu, axó son mentides. ¡Oh, mortal! si nòltros poguéssem torná à n' el mon, no més que fós per un dia, ija 'n faríam de penitència! però, ara.....

Aquí pegaren un crit molt desesperat y caygueren com una bomba à dins es fòch fent un rendó amb ses dents capás de fé tramolá ses montañes.

Sortí un altre grup y em digué el qui el representava:

—Nòltros mos trobám à n' aquest llòch de maldició, porque no pensavam sinó en sa nòstra còrpora, importantmós molt pòch si els altres se morían de fam; sa nòstra conciència era molt gruixada, de rès mos empatxavam sinó de doná gust à n' els nòstros capritxos, y per axó robavam en públich y d' amagat, tantes vegades com podíam. ¡Ah! si ara mos fós permés restituí y vení à n' el mon, per pòch temps que fós, pens que ninguns tornariam à n' aquest llòch de pena etèrna; porque faríam molta de penitència; però ja no hey ha remey; per lo mateix, vos feym present que *sa Corema vé*.

Y donant un *jay!* de desesperació, caygueren altre vegada à dins es fòch entrullatels els seus còssos lo mateix que serpents.

Quant hagueren parlat els homos, digué *s'esqueleto*:

—Dònes; sortiu y posauvós per ordre de pecats, y que parlin primé ses murmuradores.

En seguida prengué sa paraula una véya y em digué:

—Oh, tú, mortal; que la voluntat del Just t'ha duyt à sa nòstra presència per los seus fins particulars; te feym à sèbre qu' es lleix pecat de sa murmuració mos dugué à n' aquest llòch de torment, que may s'ha d' acabá; porque jô may passava més gust que quant murmurava; y quant més honrades eran ses personnes més los aficava sa guinaveta; y lo pitjó era que jô tenia tots els defectes que suposava à n' els altres; porque, véya com era, encara guardava resabís de quant era jove. Jô bevia, jô jugava, jô flastomava, jô era un depòsit d' impuresa, jô posava pèsta entre els méus frys y ses séues dònes; amb una paraula, jô may estava més contenta que quant per ses méues murmuracions es desunian ses

families, y lo més trist era que may vaitx pensá qu' axó fós pecat. Però, jay! que quant arribá es moment de la mort, à les hores heu vaitx coneixe, y no heu vaitx podè confessá, perqu' els Dimònies me fermaren sa llengo y tan prest vaitx doná s'últim baday; em precipitaren à n' aquest fòch etèrn; per lo mateix, te fas present que *sa Corema vé*; y si ets estat murmuradó, confessèt y no tornes murmurá, porque de lo contrari, no te escaparás de vení à n' aquest llòch de penes y desesperació etèrna.

Y acabat de parlá caygueren altra vegada à dins aquell profando pou.

Sortí un altre grup y una d'elles me digué:

—¡Oh, mortal! te fas à sèbre que tot aquest grup estàm aquí p' es pecat de sa vanitat; porque tot es nòstro cuydado no era altre sinó enllestirmós bé, posantmós bòns vestits, bònes alhaques y moltets de *polvos* per sa cara y aygos d' oló p' es cap y per sa ròba, cridant de aquesta manera s' atenció d' els homos; que maldament no hey hagués intenció de..... però, ja 'u veys; de tot mòdo faltavam y eram causa de qu' altres faltassen; y sobre tot, aquells gastos superfluos que no servían sinó en perjudici d' els nòstros marits que passavan la pena nègra per guaixarhó ó per tenirhó. ¡Vaja! no acabaria may de parlá; però vos vuy dí que *sa Corema vé*; aprofitaule en fé penitència, y lo qu' heu de gastá amb so *lujo*, val més qu' heu doneu à n' els pòbres.

Acabá de parlá, y totes elles donant uns bramuls de lo més horrendo, desaparegueren per dins d' aquells gròssos avenchs.

S' adelantá un altre, y em digué:

—Aquest grup representa es pecat de s'impuresa, y com es un pecat tan lleix y tan asquerós, no m' esplicaré; però te diré que t' en decantes tant com pugues, y que pensis que *sa Corema vé*; fè bòn ús d' ella, porque sinó, jô t' assegur que vendràs à dins aquest llòch de misèria y penes per *in secula seculorum*.

Y donant un *jay!* de lo més sentit pegaren de cap à dins aquell gran pou de fòch etèrn.

Se presentá també un grup d'homos y dònes, y me digueren qu' havíen estat mestres d' escola y de costura, y que à pesá de que se los pagava porque ensenassen à tots per un igual, no heu havian fét axí sinó que tot es seu cuydado l' havíen posat amb aquells que de caséua los feyan qualche regalo, y que s' empatxavan molt pòch d' els altres, porque estaven per lo positiu; ija es de rahó! era tan bò en temps de matanses un bossí de *llom*, un bossí de *ventresca* y també qualche enfilay de *botifarros* y altres coletes; però, ja heu veus mortal, si ara torràm bé es *llom* y sa *ventresca*. ¡Oh! si ses còses se poguessen fé dues vegades!.....

Aquí un botifarrot de fòch se los en-

trevesá à dins sa boca, y no poguent di rès pús caygueren pegant cuques-vèles à dius sa flamada murmurant: *sa...Co...re...ma...vé...*

Amb axó me vaitx despertá de lo més retgirat. ¡Oh! vaja un sòmit pesat, germanets méus! Vaitx cridá, y tota sa familia vengué, y me vaitx aferrá amb élls, y no vaitx volé qu' en tota sa nit em dexassen totsòl.

Aquí teniu esplicat, germans, aquest estraordinari sòmit, y en cumpliment à lo que 'm prevengué s' *esqueleto*, he pensat ferhó públich per medi de L' IGNORANCIA, recordant lo qu' aquelles ànimes me varen encarregá amb tant d' interés, que *sa Corema vé*, milló diré que ja hey som; y al mateix temps dirvós que mos interessa es fèrnè bòn ús, y que podem deixá anà totes aquelles diversions que mos pòden condutí a n' es pecat. *Pænitentiam agite* (1). *Fácite fructos dignos*

(1) Matt. c. III. v. 2.
(2) Luc. c. III. v. 8.

penitència y bé à qui mos fa mal; y pensém que n' l' hora de la mort tots voldríam have fèta bona vida. Sí, fòra gastos superfluxos; lo qu' hem de gastá en tonteries val més donarhó à n' els pòbres, y podría essê qu' axó bastás per obrirmós ses pòrtes del Cèl, ahont tots mos hi vejèm. Amèn.

UN RONDAYÉ.

ELS AUCELLETS Y ELS HOMOS.

~~~~~  
¿Quantés de costums morals  
Pòdan aprendre en el dia,  
Els homos; (ay, jji qui heu creuria!!)  
D' els mateixos animals?

~~~~~  
No vèys ben dematinêt
Abans de s' auba sortí
Còni li surtan à camí
Els aucells amb son cantet?

~~~~~  
Y l' homio se torna un jay  
Y malbaratant la vida  
Del sòl l' hermosa sortida  
Tant sòls no l' ha vista may.

~~~~~  
Encara no es pòst el sòl
El gall cerca la porxada,
El passarell l' enramada
Per descansá de son vòl.

~~~~~  
Y els homos per dins cafés  
O teatros sa nit passan,  
O uns als altres s' arrabassan  
Amb so joch els seus dinés?

~~~~~  
Mirau aquells dos ropsits!!
Que fan feyna tot lo dia:
Componen plèns d' alegria
Un nihuèt per sos petits.

~~~~~  
Quantes mares sens amo  
Son botxins del seu infant!!  
Son *jhienas*!! que van juntant  
Amb altres crims, el majó.

¿Observau aquell gorrió  
Que diñs son bêch dû un granet?  
Mirau còm s'en vá tot dret  
A donarló à son amò.

¡Ay! ¿quants de pares trobám  
Que fônan d' una jugada  
Sa setmana qu' han cobrada  
Y els seus siys plòran de fâm?

Quant els aucells ben vestits  
De ploma arriban à està,  
Los ensenhan de volá  
A tots, sos pares à crits.

¿Quants d'homos als seus infants  
No's cuydan de educarlós,  
Gosant d' abandonarlós  
Igual que si fossen cans?

Mirauvós aquell esbart  
D' aucells qu' amb gran unió  
Alaban à son Creadó,  
D' el dia la major part.

Y s' homo no té descans  
Componguent amb gran rigó  
Armes de destrucció  
Per fê mal bé els seus germans.

Quant el camp es blanch de néu  
Y el fret tot heu estermina  
Un pobre auzell dalt l'auzina  
Conformat alaba à Deu.

Y l' homo en lo seu pená  
No sap sufrí amb paciència,  
Y de Deu la Providència  
Blasfema sens may pará.

Alaba à Deu l' auzell  
Quant gòsa de llibertat  
A dins la gabia tancat  
Y quant el llas el té estret.

Y l' homo no passa un dia  
Sens fer ofenses à Deu.  
¡Si qu' es dolent lo còr seu  
Qui no'l coneix, no heu creuria!!

MESTRE GRINOS.

## ES SERRÓ DE MESTRE PEP.

A una vila de ses moltes qu' es tròban baix des peu de sa muntanya de sa nostra dorada illa, devés l' any de sa nevada general, vivia un homo que no es sap de quines égos sortia; no tenia més nòm ni més llinatge que mestre Pèp. Era conegut de tothom per un homo de bé; encara que no posehís grans lletres, posseïa una tècnica à prova de bomba, y còm un que diríam dó de consey. Lo cèrt es que casi sempre tenia sa casa plena de gent que li demanaven paré, y sens que faltás cap any que no escalfás ses cadires de La Sala. Sempre havia de esser es president de totes ses associacions de la vila; y si tenian una qu' altre sessió, no tengueu pô qu' aquesta

acabás fins qu' es nostre *héroe* en ques-  
tió deya *consumatum est*. Ja hey havia  
estona ferm que volian fê uns fanals per  
sa llum pública de la vila, però tateix  
fins que mestre Pèp digué *fiat lux* no  
posàren fil à la guya.

Es per escusat es dirvós qu' amb so  
bón resultat des maneix de mestre Pèp,  
se féu tan proverbial es seu tèy, que si  
sortia s' Ajuntament éll romania còm à  
per nombre, y els qu' entravan de nou  
el trobavan à s' inventari.

L' homo s' havia engrehit tant que se  
creya que de sa séua altura no l' poria  
fê devallà cap vent del mou; ja havia  
arribat à s' edat d' homo madú; ja alguns  
cabeys blanxs se veyan à n' es seu cap,  
y sa séua cara comensava à pèdre es  
vernís y à fê tavélles; y fós sa sort que  
no l' protegis, fós qu' els negòcis d' els  
altres li fesssen descuydá els seus, puis  
feya de mercadé, lo cèrt es qu' amb un  
sautiamèn perdé sa xaveta y sa tramontana  
de vista, y se quedá més pelat que  
un coní escorxat.

Sa primera vegada qu' entrá en tèrna  
p' es nou Ajuntament, totes ses candi-  
datures sortiren cànides, vòl dí, de  
coló blanch. Per dins ca-séua ja no s' hi  
veya ningú per demanarlí conseys; amb  
una paraula, desde qu' havia fêt bancar-  
ròta el miravan còm un fematé.

Mestre Pèp heu sentí molt à n' aquest  
desprèci, y deya que si se veia à torná  
posehi alguna cosa y el tornavan fê per-  
sona s' en durian un xasco rimat.

Còm tenia vêna de mercadé, no li  
fonch dificil torná à adquirí alguna cosa,  
y després amb s' ausili d' un amich seu,  
comensá à prosperá y en pòchs aùs tor-  
ná essé mestre Pèp d' en temps primé.  
Sa primera votada per entrá Retgidó,  
tengué tots es vòts à favor seu, y à dins  
ca-séua s' hi tornava veure gent còm  
altre temps per prendre conseys.

Quant l' homo trobá qu' era s' hora de  
fê comprendre à n' aquell populatxo mal  
entès, que no es sa riquesa que fa els  
homos honrats ni sabis, los pará sa si-  
guent broma. S' hi presentaren dos homos  
à demanarlí un consey; y ell, dissimulant,  
digué qu' entrassen dins un  
cuarto; y treguent un serró de doblés y  
posantlo demunt una taula digué:

—Vat' aquí qui vos ha de doná con-  
sey. Jô, quant pobre no valía rès, ni  
ningú venia per cap dictámen; ydô, sou  
els doblés que valen; ells que vos donin  
es conseys.

Aquells homos s' en anàren molt es-  
caldats, y més quant sentíren que digué  
que de per envant es seus parés serian  
amb un garròt à n' es primé que s' hi  
acostaria.

Es mateix xasco doná à s' Ajuntament  
que li demaná un dia es seu paré per fê  
un banchs nous per La Sala. Se tregué  
un serró d' unes d' ôr, y digué que li  
demanassen consey; y després d' haver-  
lós apostrofats los abandoná diguent:

—Val més cuidarmè de lo méu, no

fós cosa que si m' tornás pèdre, no m'  
tornasseu à tirá cosses.

Sabeu quina llissó mos dona amb so  
séu serró mestre Pèp; primerament mos  
fa veure que jamay hem d' olvidá ses  
nòstres ocupacions pròpies per ses d' ets  
altres y ménos per tonteries de política:  
recordant aquell adagi que diu: « Val  
més guardá es pá que'n no tenirn è anar-  
ne à cercá. » En segon llòch dona una  
llissó à tots aquells que creuen qu' en  
sa riquesa s' hi tròba sempre s' instruc-  
ció, s' honradès y sa probidat; y, ¡sabéu  
que van d' equivocats! ¡quants n' hem  
vists, y en veym, qu' apesá de tení bas-  
tant son uns asets dignes de dû albardá!  
y per altra banda, ¿no'n veym molts de  
pòbres que sa séua instrucció y provada  
tècnica, los mereix un destino que seria  
profitós per tothom, y s' están arreco-  
nats dins ca-séua? y si los preguntau  
perqu' están axí, vos respondràn còm es  
paralítich del Evangeli « Domine: homi-  
nem non habeo; » som pobre, y no tench  
ningú qui m' don sa mà; no tench pes-  
setes, y no valch rès.

¡Deu fassa que mos ilumin à tots amb  
aquesta matèria, es serró de mestre Pèp.

MESTRE GRINOS.

## XEREMIADES.

Avuy es un dia trist per Ciutat y per  
Mallorca. Aquelles personnes que ténen  
còr; ó son fuytes lluñy, ó estan retira-  
des dins ca-séua per no presenciá sa  
mòrt forçosa d' un homo, en justa ex-  
piació d' els seus crims, y per ecsemples  
de molts que seguixen avuy en dia el  
camí de perdició.

¡Desgraciadament no tots fugiran des  
llòch ahont s' ha de celebrá s' ecsecució  
que demana la vindicta pública! Gent  
curiosa ó ávida de sensacions acudirà  
en tropell à presenciá el suplici, quant  
nòltros desitjaríam que no hey anàs un  
ánima, perque rès hey ha que mos hor-  
roris tant còm el veure llevá la vida à  
un germá nòstro.

Voldriam qu' aquesta pena no fós ne-  
cessaria. Voldriam veurerla desterrada  
d' es nòstros còdichs. Y voldriam que  
tothom, comensant p' els governants  
més elevats y acabant p' els mateixos  
pares de famílies, que llamentarán amb  
nòstros s' horror d' aquest acte, se fessan  
bé el càrrec qu' el milló mòdo de su-  
primí sa pena de mòrt es s' establí sa  
regla de vida.

Cuydau de s' educació d' els infants  
moral y física, y evitareu ses resultes  
de s' abandono amb que los crieu. Deixau  
prosperá ses rès que van à cercá  
ses bònes aygos d' es catolicisme y es  
tronch creixerá sà y fort y no l' hauréu  
de tayá ni escapsá may.

Avuy en dia perqu' es fruyt sía més  
gròs, regám amb fems ses rès d' els in-

dividuos. Ses rôls se podreixan y no les tocám y les deixám prosperá fins que sa podridura arriba à n'es tronch, y llavô perque aquest mal no es comunich à n'els altres tronchs, mos veym obligats à tombarló en terra. ¡Mal sistema!

Sempre tendrêm aquests funests resultats. De lo dolent no 'n pòt sorti més que dolentia. Y sers dolents tendrêm fins que'n llòch d'espargí fems p'en terra, reguém amb aygo clara y de bona fônt ses rôls del gènre humà.

Primé es s'higiene que sa medicina. Val més prevení que corretgi.

¡Quant será el dia qu'hey veurém clá!

Al entretant tenim un ser ménos.

¡Ay! ¡Que Deu s'apiat d'aquest germa nòstro!

\*\*

Ja som dins sa Corema.

Nòltros mos n'alegrám, perque si bé mos agrada el veure que ses belles arts donan pròves de vida en richs detalls que adornan es llochs destinats à reunions públiques, mos sab greu s'havè de criticá ostentacions de realisme poch pudorós, vanidat mal entesa, y estuferes no posades à son lloch.

Es carnaval dins Palma té un mal, y per axô no se presenta may amb aquella animació d'altres capitals. Es mal es sa pèca educació (en tot ram) que se dona à n'es pôble en general: y els fêts indignes d'una capital còm sa nòstra que sôl produhí aquesta falta d'educació. D'aquí neixen ses paraules mal sonants que se permeten els uns indegudament; y ses critiques ó correccions de mala lley que fan els altres, dins terrenos que están enfôra del que pertaix à sa vertadera civilisació.

No'n parlèm més. Ja som dins sa Corema.

Que tothom procur posarsè rècte en Deu; y si ha pecat, no tornarhí may pús.

\*\*

Agrahím s'atenció qu'ha tengut amb nòltros la Societat marítima *La Isleña*, presidida per Don Lloatxim Quetgles, enviatmós sa *Memòria* de sa séua junta general celebrada derrerament.

\*\*

S'empedregat d'es carré de Sant Miquèl fa vía y vá de lo milló. May havíam vist ses obres municipals à tanta altura. Donam s'enhorabona à s'Ajuntament per aquesta millora, y quant pensám sa netedat qu'hey ha ara dins es bossí ja fet, y recordám es fanch y brutó qu'hey hauria, si no estigués còm està, amb sa brusca qu'ha fêta; l'hey redoblám amb molt de gust.

Mentre segueixca per aquest camí, deixant anà rahons foradades de partits y personalidats, tothom l'alabarà y li ajudará. Que procur que sa gent y es carros pugan passá prest desde sa plassa d'es Banch de s'Oli à sa Majó ó de ses

verdures, y encara es vecindari estarà més content, satisfét y alegre. Aquest camí es el bô, y no s'altre.

\*\*

Avuy en dia s'industria progressa de una manera alarmant. Ara hem sabut que d'els orins en fan *champagne* y *cognac*, dues begudes tan cercades per ses taules bônes.

Fan sucre de padassos véys; una fàbrica alemana n'ha fêt més de cent quintás amb un any.

Fan perles falses qu'els peritos més inteligents no les saben diferenciá.

Fan aygordent de qualsevol cosa fins y tot de ses burbayes des fustés.

Fan fraules per mèdi de s'electricitat y sa néu.

Fan una casta de diamants de vidre amb un llumet elèctrich dedins que sa vista no pòt resistí els séus raitjs de llum enlluernadora.

Per lo mateix; tot s'imita, tot s'adultera, fins se fan òus artificials que pareixen naturals.

S'industria se fa la reyna del Univers.

## MENJÚA DE COREMA.

Arengades, Bacallá,  
Olives y Carabassa,  
Bledas, Arròp y Melassa.  
Metles, Táperes y Pà;  
Cames-ròtges y Safrà,  
Ays, Sèbes de tota classe,  
Bastina de tota rassa,  
Peix d'escata si n'hi ha;  
Caragols sense esmocà,  
Aglans, figues sèques, pances,  
¡Vat' aquí ses varies danses,  
Qu'ara mos tòca ballar!!

MESTRE GRINOS.

## CRIDES.

Se fá present à n'es publich qu'els pòchs **Calendaris de l'Ignorancia** que quedan, se donarán amb un 25 p $\frac{1}{2}$  de rebaixa.

Per lo mateix ja podeu corre à can Rotgé, à sa Cadena de Cort, n.º 11.

## TARGETES DE VISITA

à n' es quinze minuts y à n' es prèus suivents:

100 targetes blanques ó colós... 6 RS.

100 targetes endolades..... 10 RS.

HEREUS DE DON GABRIEL ROTGER,  
CADENA, 11.

## PORROS-FEVYES.

### SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—*Es rinagre fa mal à n'es vi bò.*  
SEMBLANSES.—1. *En que té mòla.*

2. *En que té punts.*

3. *En que no té pols.*

4. *En que té formes.*

XARADA.....*Ma-ta-poll.*

PREGUNTES.—1. *Es vi bò y ses plorejetes de ses dònes.*


2. *Sa veritat y sa virtut.*

CAVILACIÓ....*Sagrera.*

FUGA.....*Val més guardá es pá que'n no tenirnè anarnè à cercà.*

ENDEVINAYA.—*Una campana.*


### GEROGLIFICH.



### SEMLANSES.

1. ¿En que s'assembla sa Doctrina Cristiana à ses claus de Sant Pere?
2. 2. ¿Y sa Doctrina Cristiana à una comèdia?
3. 3. ¿Y sa Doctrina Cristiana à sa Plaça Majó?
4. 4. ¿Y sa Doctrina Cristiana à l'Iglésia?

### TRIANGUL DE PARAULES.



Omplí aquests pichs amb lletres que lletgides diagonalment y de través, digan: sa 1.ª retxa lo qu'hey ha dins Ciutat; sa 2.ª, un llinatge; sa 3.ª, un temps cun verb; sa 4.ª, es llòch ahont sa celebra una divisió populà; sa 5.ª, una part d'es còs; y sa 6.ª, una consonant.

UN PETISURRIS.

### XARADA

Sa primera es membre humà  
Des qui més mos ne servim;  
Segona y tèrsa en prenim  
Per sa gana recobrá;  
Prima y tèrsa es un manà  
De gent qu'hey vol arribá;  
Es tot es un instrument  
Bò per sé seynà rebent.

UN EMPLEAT DES CARRIL.

### CAVILACIÓ.

#### D' OLLA

Compòndre amb aquestes lletres un llinatge.

### FUGA DE CONSONANTS.

.ll .o. .a. .o ' . ' a..ll.a

### ENDEVINAYA.

No som moix y rap molt fòrt;  
Es temps que'm dura sa vida,  
Però si rap fòra inida  
Es quant fa temps que som mòrt.

MESTRE GRINOS.

(Ses solucions dissapte qui té si som cius.)

1.º MARS DE 1884

Estampa d'En Pere J. Gelabert.